

Nagrade**Član 34**

Ministarstvo, na predlog Uprave, dodjeljuje nagrade istaknutim iseljenicima i njihovim organizacijama za poseban doprinos koji su dali jačanju veza sa Crnom Gorom, i to:

- nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;
- nagrada za doprinos u oblasti kulture;
- nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore;
- nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;
- nagrada za dobročinstvo;
- nagrada za doprinos u oblasti sporta.

Nagrade iz stava 1 ovog člana, dodjeljuju se svake druge godine.

Bliže kriterijume i postupak dodjele nagrada iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dani iseljenika**Član 35**

Radi jačanja veza sa iseljenicima, po pravilu jednom godišnje, održava se manifestacija „Dani iseljenika“.

Vrijeme održavanja i program manifestacije iz stava 1 ovog člana određuje Ministarstvo.

IV. EVIDENCIJE**Vodenje evidencija****Član 36**

Uprava vodi evidencije o iseljenicima, organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima otvorenim za stipendiranje studenata iz Crne Gore, koje su osnovali iseljenici.

Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu, kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se ne može koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica koja nijesu državljani Crne Gore.

Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koje su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore.

Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada.

Evidencije iz stava 1 ovog člana, vode se u elektronskoj formi.

Evidencija o iseljenicima**Član 37**

Evidencija o iseljenicima, pored ostalih, sadrži i sljedeće podatke: lično ime, jedinstveni matični broj, datum, mjesto i državu rođenja, zemlju prijema, grad i adresu boravka, zanimanje, stepen obrazovanja i naučnu oblast, užu specijalnost, mjesto rada i kontakt podatke (telefon, faks, internet stranica, društvene mreže).

Evidencija o organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima koje su osnovali iseljenici**Član 38**

Evidencija o organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima iz člana 36 ovog zakona, pored ostalih, sadrži i sljedeće podatke: naziv organizacije/fondacije/legata, jezik zemlje prijema, oblik organizovanja, oblast djelovanja, ciljeve organizovanja, vrste aktivnosti, sjedište organizacije, lično ime osnivača, lično ime lica koje zastupa organizaciju, članstvo u savezu ili drugom udruženju u Crnoj Gori ili inostranstvu i kontakt podatke.

Izvori i obrada podataka u evidencijama**Član 39**

Evidencije iz člana 36 ovog zakona vode se na osnovu prijave za upis u evidenciju i na osnovu podataka drugih državnih organa i organa državne uprave.

Na lične podatke u evidenciji iz člana 37 ovog zakona, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Lični podaci iz evidencije iz člana 37 ovog zakona, brišu se nakon godinu dana od smrti lica.

V. FINANSIRANJE**Sredstva****Član 40**

Sredstva za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore, donacija i kroz međunarodne projekte.

Budžetska sredstva za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se najmanje na nivou od 0,06 % godišnjeg budžeta Crne Gore.

Kriterijume za raspodjelu i upravljanje sredstvima iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Rok za donošenje podzakonskih akata****Član 41**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu**Član 42**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-3/15-1/21

EPA 700 XXV

Podgorica, 31. jul 2015. godina

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

971.

Na osnovu člana 95. tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE**

Prolašavam **Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva na devetoj sjednici prvog redovnog (prolječnjeg) zasjedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-739/2

Podgorica 10. avgusta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (prolječnjeg) zasjedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine, donijela je

Z A K O N
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI
POMORSKE PLOVIDBE

Član 1

U Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe („Službeni list CG“, br. 62/13 i 06/14), član 108 mijenja se i glasi:

„Ovlašćenje o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti

Član 108

Član posade broda koji vrši poslove kojima se obezbjeđuje plovidba može da bude lice koje ima najmanje 16 godina života, koje je steklo odgovarajuće zvanje i ima odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti za vršenje poslova toga zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, kao i pripravnik za sticanje zvanja.

Zvanje člana posade broda može steći lice koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme i plovidbenog staža i ima završenu odgovarajuću obuku i položen ispit za sticanje odgovarajućeg zvanja.

Član posade broda koji je stekao odgovarajuće zvanje i dobio odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti, mora da ima i odgovarajuća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti stižu se nakon završene obuke i položenog ispita za sticanje odgovarajućeg ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti.

Ovlašćenja o osposobljenosti i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti izdaju se na period od pet godina, osim ovlašćenja o osposobljenosti za: VHF DSC radio-operator (CEPT 31-04E), brodskog mehaničara i brodskog kuvara koja se izdaju na neodređeno vrijeme.

Pomorac je ovlašćen da na brodu obavlja brodske poslove onog nivoa odgovornosti za koje je osposobljen i za koje je stekao zvanje i dobio ovlašćenje o osposobljenosti, kao i sve brodske poslove koji se obavljaju na nižem nivou odgovornosti u okviru iste službe.

Ovlašćenje za obavljanje poslova na nižem nivou odgovornosti u okviru iste službe, izdaje se na period važenja ovlašćenja na osnovu kojeg se izdaje to ovlašćenje.

Vrste zvanja članova posade broda, vrste ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, bliže uslove u pogledu stručne spreme i plovidbenog staža za sticanje zvanja, radi izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, program i način obuke i polaganja ispita za sticanje zvanja, program i način obuke i polaganja ispita o posebnoj osposobljenosti, obrasci ovlašćenja, način izdavanja ovlašćenja i evidencija izdatih ovlašćenja utvrđuje se propisom Ministarstva.”

Član 2

Poslije člana 108 dodaje se novi član koji glasi:

„Obnova ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti

Član 108a

Ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti koja se izdaju za period od pet godina, obnavljaju se za isti period ako pomorac ispunjava sljedeće uslove:

- ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja, ili najmanje godinu dana radnog staža tokom prethodnih pet godina na poslovima koji su izjednačeni sa poslovima iz tog ovlašćenja; ili
- je završio obuku i položio odgovarajući ispit za obnovu ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti.

Plovidbeni staž koji je ostvaren na upravljačkom nivou, smatra se priznatim plovidbenim stažom za obnavljanje ovlašćenja na upravljačkom nivou.

Vrijeme provedeno na brodu dok se brod nalazi u raspremi ne priznaje se u plovidbeni staž.

Program, način obuke i polaganja ispita za obnovu ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti utvrđuju se propisom Ministarstva.

Propisom iz stava 4 ovog člana određuju se i poslovi koji su izjednačeni sa poslovima iz ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti.”

„Donošenje propisa

Član 3

Propisi iz člana 108 stav 8 i člana 108a stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

„Obuka završena tokom redovnog školovanja

Član 4

Obuku iz člana 108 ovog zakona za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, nijesu dužna da završe lica koja su taj program obuke završila tokom redovnog školovanja u pomorskoj školi.“

„Izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti

Član 5

Lučka kapetanija će na zahtjev pomorca kojem su do stupanja na snagu ovog zakona izdata ovlašćenja o osposobljenosti, izdati nova odgovarajuća ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom i to:

- 1) kormilaru i kormilaru (STCW Reg.II/5) - ovlašćenje o osposobljenosti za kormilara (STCW Reg. II/5) i ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže (STCW Reg.II/4);
- 2) članu plovidbene straže (STCW Reg.II/4) - ovlašćenje o osposobljenosti za kormilara (STCW II/5) i ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže (STCW Reg.II/4);
- 3) brodovođi ograničene plovidbe, odnosno zapovjedniku broda do 100 BT - ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda do 100 BT u maloj obalnoj plovidbi;
- 4) zapovjedniku broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore;
- 5) brodovođi, odnosno oficiru plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg.II/3) - ovlašćenje za oficira plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3), a zapovjedniku broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg.II/3) - ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3);
- 6) oficiru palube, odnosno oficiru plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem -ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW Reg. II/1);
- 7) zapovjedniku broda od 500 BT do 3000 BT (STCW II/2) i prvom oficiru palube na brodu od 500 BT do 3000 BT (STCW II/2) - ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda od 500 BT do 3000 BT (STCW II/2) i ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 500 BT do 3000 BT (STCW II/2);
- 8) prvom oficiru palube, odnosno prvom oficiru palube na brodu od 3000 BT ili većem - ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW Reg. II/2);
- 9) kapetanu duge plovidbe, odnosno zapovjedniku broda od 3000 BT ili većem - ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW Reg. II/2);
- 10) radio operatoru sa opštim ovlašćenjem, odnosno GMDSS radio operatoru sa opštim ovlašćenjem - ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio operatora sa opštim ovlašćenjem (STCW Reg.IV/2);
- 11) radio operatoru sa ograničenim ovlašćenjem, odnosno GMDSS radio operatoru sa ograničenim ovlašćenjem - ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio operatora sa ograničenim ovlašćenjem(STCW Reg.IV/2);
- 12) VHF DSC radio operatoru (CEPT 31-04E) - ovlašćenje o osposobljenosti za VHF DSC radio operatora;
- 13) brodskom kuvaru - ovlašćenje o osposobljenosti za brodskog kuvara;
- 14) mornaru-motoristi - ovlašćenja mornara-motoriste;
- 15) voditelju jahte do 100, 200 i 500 BT - voditelja jahte do 100, 200 i 500 BT;
- 16) brodskom mazaču i mazaču (STCW Reg.III/5) - ovlašćenje o osposobljenosti za mazača (STCW Reg. III/5 i

ovlaštenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odjeljenju (STCW Reg. III/4);

17) brodskom mehaničaru - ovlaštenje o osposobljenosti za brodskog mehaničara;

18) članu plovidbene straže u mašinskom odjeljenju (STCW Reg. III/4) - ovlaštenje o osposobljenosti za mazača (STCW Reg. III/5) i ovlaštenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odjeljenju (STCW Reg. III/4); ž

19) brodskom mašinovođi, odnosno oficiru plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW - ovlaštenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW, a upravitelju mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW - ovlaštenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW;

20) oficiru mašine, odnosno oficiru plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim - ovlaštenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW Reg. III/1);

21) upravitelju mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3) i drugom oficiru mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3) - ovlaštenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3) i ovlaštenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3);

22) drugom oficiru mašine, odnosno drugom oficiru mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim - ovlaštenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2);

23) upravitelju mašine, odnosno upravitelju mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim - ovlaštenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2);

24) brodskom električaru - ovlaštenje o osposobljenosti za člana posade za elektrotehniku (STCW Reg. III/7).

Ovlaštenja iz stava 1 ovog člana koja su izdata sa rokom važenja od pet godina, odnosno do 31. decembra 2016. godine, izdaje se uz dokaz o plovidbenom stažu od najmanje 12 mjeseci tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlaštenja, a ovlaštenja iz stava 1 tač. 12, 13 i 17 ovog člana izdaje se sa neograničenim rokom važenja bez dokaza o plovidbenom stažu.“

„Izdavanje ovlaštenja o posebnoj osposobljenosti

Član 6

Lučka kapetanija će na zahtjev pomorca kojem su do stupanja na snagu ovog zakona izdata ovlaštenja o posebnoj osposobljenosti, izdati nova odgovarajuća ovlaštenja u skladu sa ovim zakonom i to:

1) pomorcu koji ima ovlaštenje za vršenje poslova napredne protivpožarne zaštite ili ovlaštenje za upravljanje gašenjem požara izdaje se ovlaštenje za upravljanje gašenjem požara (STCW Reg. VI/3);

2) pomorcu koji ima ovlaštenja o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje, ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije ili ovlaštenje o osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW Reg. V/1-1-1) izdaje se ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW Reg. V/1-1-1);

- pomorcu koji ima ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove ili ovlaštenje o osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-1) izdaje se ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-1);

- pomorcu koji ima ovlaštenje o osposobljenosti za rad na tankerima izdaje se ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW Reg. V/1-1-1) i

ovlaštenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-1);

3) pomorcu koji ima ovlaštenje o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje ili posebno ovlaštenje za rad na tankerima za ulje ili ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte (STCW Reg. V/1-1-2) izdaje se ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte (STCW Reg. V/1-1-2);

4) pomorcu koji ima ovlaštenje o osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije ili posebno ovlaštenje za rad na tankerima za hemikalije ili ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW Reg. V/1-1-3) izdaje se ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW Reg. V/1-1-3);

5) pomorcu koji ima ovlaštenje o osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove ili posebno ovlaštenje za rad na brodovima za prevoz tečnog gasa ili ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-2), izdaje se ovlaštenje o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-2);

6) pomorcu koji ima ovlaštenje rukovanja sredstvima za spasavanje; ovlaštenje za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilackim čamcem (STCW Reg. VI/2-1) ili ovlaštenje za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilackim čamcem osim brzog spasilackog čamca (STCW Reg. VI/2-1) izdaje se ovlaštenje za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilackim čamcem osim brzog spasilackog čamca (STCW Reg. VI/2-1);

7) pomorcu koji ima ovlaštenje za rukovanje brzim spasilackim čamcem (STCW Reg. VI/2-2) izdaje se ovlaštenje za rukovanje brzim spasilackim čamcem (STCW Reg. VI/2-2);

8) pomorcu koji ima ovlaštenja: protivpožarne zaštite i traganja, spasavanja i opstanka na moru ili ovlaštenje osnovne sigurnosti na brodu (STCW Reg. VI/1) izdaje se ovlaštenje osnovne sigurnosti na brodu (STCW Reg. VI/1);

9) pomorcu koji ima ovlaštenje za pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW Reg. VI/4-1) izdaje se ovlaštenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW Reg. VI/4-1);

10) pomorcu koji ima ovlaštenje za vođenje medicinske brige na brodu (STCW Reg. VI/4-2) izdaje se ovlaštenje za vođenje medicinske brige na brodu (STCW Reg. VI/4-2);

11) pomorcu koji ima ovlaštenje za prevoz opasnih tereta ili ovlaštenje za rad sa opasnim teretom (STCW Reg. B-V/b, B-V/c) izdaje se ovlaštenje za rad sa opasnim teretom (STCW Reg. B-V/b, B-V/c);

12) pomorcu koji ima ovlaštenja o mjerama sigurnosti na RO-RO putničkom brodu (STCW V/2) i posebno ovlaštenje o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/3) ili ovlaštenje o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) izdaje se ovlaštenje o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2);

13) pomorcu koji ima ovlaštenje za oficira odgovornog za bezbjednost broda (STCW Reg. VI/5) izdaje se ovlaštenje za oficira odgovornog za bezbjednost broda (STCW Reg. VI/5);

14) pomorcu koji ima ovlaštenje o postupcima u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu (STCW Reg. VI/6-1) i ovlaštenje za pomorce kojima su dodijeljene bezbjednosne dužnosti (STCW Reg. VI/6-2) izdaje se ovlaštenje o postupcima u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu (STCW Reg. VI/6-1) i ovlaštenje za pomorce kojima su dodijeljene bezbjednosne dužnosti (STCW Reg. VI/6-2);

15) pomorcu ili licu koje ima ovlaštenje za lice odgovorno za bezbjednost u društvu ili ovlaštenje za lice odgovorno za bezbjednost u luci ili ovlaštenje za bezbjednosnu obuku za osoblje luke izdaje se ovlaštenje za oficira odgovornog za bezbjednost u društvu ili ovlaštenje za oficira odgovornog za bezbjednost u luci ili ovlaštenje za bezbjednosnu obuku za osoblje luke.

Ovlaštenja iz stava 1 ovog člana koja su izdata sa rokom važenja od pet godina odnosno do 31. decembra 2016. godine, izdaje se uz dokaz o plovidbenom stažu od najmanje 12 mjeseci tokom prethodnih pet godina prema vrsti broda odnosno dužnostima iz ovlaštenja, a ovlaštenja koja su izdata sa neograničenim rokom važenja izdaje se na period od pet godina.”

Stupanje na snagu

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 14-4/15-3/8
EPA 852 XXV
Podgorica, 31. jula 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predšednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

972.

Na osnovu člana 95. tačka 3. Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

Proglašavam **Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-746/2
Podgorica, 10. avgusta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine, donijela je

**Z A K O N
O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

Član 1

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list RCG“, br.39/04 i „Službeni list CG“, br. 14/10 i 40/11) u članu 142 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vlada Crne Gore će, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obrazovati Nacionalni centar za autizam kao visokospecijalizovanu, multidisciplinarnu javnu ustanovu koja vrši djelatnost u oblasti obrazovanja, naučno – istraživačkog rada, zdravstvene zaštite i sve druge aktivnosti koje su, direktno i indirektno, u funkciji razumijevanja uzroka i neuroloških osnova autizma a sve u cilju unapređenja psihosocijalnih metoda i postupaka u tretmanu osoba u stanju autizma, njihovih životnih uslova, socijalne inkluzije i podrške porodičnim zajednicama osoba sa autizmom.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 12-3/15-4
EPA 885 XXV
Podgorica, 31. jul 2015.godine

Skupština Crne Gore 25. saziva
Predšednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

973.

Na osnovu člana 95. tačka 3. Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
VISOKOM OBRAZOVANJU**

Proglašavam **Zakon o dopuni zakona o visokom obrazovanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-755/2
Podgorica, 10. avgusta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine, donijela je

**Z A K O N
O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU**

Član 1

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br 44/14 i 52/14) poslije člana 122 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za završetak obrazovanja

Član 122a

Studenti upisani na Univerzitet Crne Gore koji su započeli studije po studijskim programima donijetim na osnovu Zakona o Univerzitetu („Službeni list RCG“ br. 37/92 i 6/94), imaju pravo da završe studije prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme upisa na prvu godinu studija, do kraja studijske 2015/2016. godine.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/15-3/5
EPA 849 XXV
Podgorica, 31. jul 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predšednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

974.

Na osnovu člana 95. tačka 3. Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O ZAŠTITI DEPOZITA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti depozita**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-764/2
Podgorica, 10. avgusta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.